

Baagi ba Maubane ba bona metsi go tswa go Mmasepala

Mokwadi: Ephraim Malema

Ratoropo wa Mmasepala wa Selegae wa Moretele, George Manyike, o neelane semmuso ka porojeke ya kabo ya metsi a mantsi kwa baaging ka la 18 Phukwi 2026, ka nako ya keteko ya Letsatsi la Bodithabathaba la Mandela. Maikaelelo a porojeke eno e ne ele go tlisetsa baagi ba masepala metsi a a phepa mo dipompong, seno se tla morago ga dingwaga tsa tlhokego ya metsi, le go rekwa ga metsi ga baagi mo barekising.

Fa a ne a bua ka nako ya neelano ya semmuso ya porojeke eno, Rratoropo Manyike, yo o neng a felegeditswe ke Sebui sa Mmasepala wa Selegae wa Moretele, Fridah Mapela, o rile baagi ba Maubane le metsana e e mabapi ga ba kitla ba tlhola ba ngongorega ka tlhokego ya metsi.

“Eno ke karolo ya maiteko a



Moagi wa Maubane o itumeletse go bulela metsi a phepha.

>> From Page 1

a tsweleng a Mmasepala wa Selegae wa Moretele a go tokafatsa tsotlhe tsa thebolo ya ditirelo. Jaaka mmasepala, re tsweleng go reetsa ditlhokego tsa baagi ba rona mme re tle ka ditharabololo tsotlhe tse di tlhokegang,” ga rialo Manyike.

Malapa a a fetang 450 jaanong a na le phitlhelelo ya metsi a a phepa a go nwa mo digotlong tsa one, mme ga a kitla a tlhola a tsamaya sekgala se seleele go ya go ga metsi. Go agilwe ditanka tsa tse pedi tsa metsi tsa bogolo jwa di megalitara tse 1.5 kwa motseng wa Maubane go tlamela baagi ka metsi. Gape mmasepala o tsentsa diphaephe tsa kabo ya metsi, dikgokagano tsa malapa le



Rratoropo George Manyike o rebolela baagi ba motse wa Maubane projeke ya metsi.

dipompo go tlamela sethaba ka metsi a a phepa.

“Le fa go nale tsotlhe dingwe tse di fitlheletsweng, tiro ya go tlisetsa baagi ba rona ditirelo e santse e le e kgolo mme ga e ise e fele,

ka gonne re tshwanetse go dira ka natla le go tlotla ditlhokego tsa baagi ba rona,” ga rialo Rratoropo.

Fa a konosetsa puo ya gagwe, Rratoropo Manyike o rile maikaelelo a porojeke

eno ke go netefatsa gore baagi botlhe ba Mmasepala wa Selegae wa Moretele ba nna le metsi a a phepa mo malapeng a bona.



Polokelo e ntsha ya metsi go neela baagi ba motse wa Maubane mo Mmasepaleng wa Selegae ebong Moretele

Katlego ya dinkgisa monate – Leeto la kgwebopotlana ya Refilwe N

Mokwadi: Lilly Mohlosana

Refiloe Nakedi go tswa kwa Tlhabane, Rustenburg, ke mong wa kgwebo ya Refiloe N Accessories and Essentials e e dirang dinkgisa-monate le dikerese tse di nang le monkgo o o monate.

O simolotse kgwebo ya gagwe ka ngwaga wa 2016 e le tsela ya go oketsa letseno la gagwe. E ne e le ene a tlhokomelang lelapa la gagwe mme a fetsa go atolosa ntlo, mme o ne a itemogela go tlhela ga madi. Seno se ne sa mo rotloetsa go tla ka maano a go iphidisa, o ne a tsaya karolo ya dipolokelo tsa gagwe, a reka mekotlana ya basadi le didirisiwa tsa mokgabiso, mme a simolola go di rekisetsa ditsala le badirim-mogo. Fa dingwaga di ntse di feta, o ne a oketsa ka didirisiwa tsa banna le dinkgisamonate gore a oketse letseno.

Ka ngwaga wa 2021, o ne a kgatlhwa ke go dirwa ga dikerese mo mafaratlhatlheng a boitapolo. Refiloe o ne a dira dipatlisiso ka go dira dikerese, mme a se atlege ka ngwaga oo. Le fa go ntse jalo, ga a ka a ineela ka 2023, o ne a bona setheo sengwe sa go dira dikerese mme a ikwadisa a ithuta go di dira. O ne a ithuta go dira dikerese tsa

parafine le tsa soya.

Refiloe o ne a tseletsa dithuto ka go ithutela go dira dinkgisa-monate tsa matlo, tsa malao le diphaposi, matswai le sesepa tsa go tlhapa.

“Selo se se ntshwenyang thata ke go fitlhelela kitso ya kgwebo ya me, tshegetso le lefelo le le maleba la go dira didirisiwa tsa kgwebo. Fa nka nna le lefelo le le tlhomameng le le rulagantsweng sentle, ke ka thusega go atolosa kgwebo ya me le go thapa batho ba bangwe,” ga buwa Nakedi.

O ne a re dithuso tsa puso tsa madi di ka mo thusa thata go godisa kgwebo ya gagwe.

Le fa go na le dikgwetlho, Refiloe a re katlego ya gagwe e kgolo ke go bona bareki ba boa gangwe le gape le go romelwa ga bareki ba basha ke ba ba setseng ba dirisa didirisiwa tsa gagwe.

Molaetsa oo



Refiloe N spreji sa dilakane se tlišang monkgo o o monate.



Refiloe N Didirisiwa tsa botlhokwa tsa go oketsa monkgo monate.

Mokaedi wa kgwebo ya Refiloe Nakedi.

kgethegileng go basadi go tswa mo go Refiloe mo kgwedding ya basadi ke: “Latela ditoro tsa gago mme o se ka wa letla sepe kgotsa ope go go kgoreletsa. Rata se o se dirang mme o se dire ka manontlhotlho, ka gonno seo se tla go rotloetsa. Ithute tsotlhe tse o ka kgonang go ithuta ka ga kgwebo. Gape o gopole gore dikgwetlho di tla nna teng,

mme o tshwanetse go itse gore o ka di fenya jang. Go aga kgwebo go tsaya nako e telele e bile ga go motlhofo, mme kwa bofelong go na le maduo a a dirang gore motho a ikgantshe.”

Mo nakong e e tlang, Refiloe o ikaelela go atolosa mefuta ya tsotlhe tsa gagwe ka go dira dinkgisa monate tsa dikoloi, matlo, malao le diphaposi, dinkgisamonate tse di dirilweng ka dioli tsa basadi le banna. Gape o ikaeletse go oketsa letswai la go tlhapa le dikerese.

GCIS e tlhoma Lesedi mo tshotlakakong ya bong (GBV&F) ka kgwedi ya Basadi, kwa mmasepaleng wa selegae wa Ditsobotla

Mokwadi: Karabo Diale

Phatwe ke kgwedi ya bomme, keka moo GCIS ka tshwaragano le lefapha la GOGTA (CDW), masepala wa selegae wa Ditsobotla, yo o leng kafa tlase ga masepala wa sedika wa Ngaka Modiri Molema ga mmogo le Seyalemowa sa Mmabatho FM ba bone gole botlhokwa go mekamekana letsa tshotlakako yabo Mme le bana (GBV&F) kago dirisa mafaratlhatlha a seyalemowa.

Maitemogelo ke gore ditshotlakako tsa bomme le bana di yagodimo ka kgwedi ya boMme keka moo GCIS ebone gole botlhokwa go isa tshedimosetso kwa baaging.

Seno se dirilwe ka mokgwa wago kgwetla mafapha aa mmekekaneng le tsa tshotlakako yabo Mme le bana go tla go neelana ka tshedimosetso ya mananeo a bone.

Moemedi wa Tsholanang Trauma Centre (TTC) one a neelaana ka tshedimosetso ya ditirelo tsa mokgatlo wa bone, mo puisanong ya seyalemowa, Rre Akanyang Mashobane gotswa kwa TTC one a rotloetsa bo rre go senka thuso gaba itemogela



Badiri ba Thusanang Trauma Centre ba bontsha ditirelo tsa bone kwa Lichtenburg Mall.



Mr Tebogo Roberts gotswa kwa IEC o neelana ka tshedimosetso mabapi le dithopho tsa mmuso wa selegae ya 2026.

kgatelelo ya maikutlo, aba a gatelela lebaka la gore mokgatlo wa Thusanang Trauma Centre o neelana kadi

thuso tsago mekamekana e tsa kgatelelo ya maikutlo.

Rre Mpame Dithole le Rre Molema Sebata gotswa go

mokgatlo wa Tsa Mmuso Men's forum mo Lichtenburg ba rotloeditse bo Rre go tshegetsatsa bo Mme lego thusa go lwantsha leroborobo la GBV&F mo Ditsobotla.

Motswa setlhabelo wa petelelo yo o fitlheletseng thuso kwa Thusanang Trauma centre ona leena a fana ka bopaki mo dipuisanong le seyalemowa gore thuso e ae boneng kwa Tsholanang TC emo thusitse, ebile o kgonne go fola keka moo gompiano o kgonang go buwa ka tiragalo e a gololosegile.

Rre Tebogo Roberts gotswa kwa IEC one a fana ka dithutho tsa dithopha tsa selegae tsa 2026 lego rotloetsa baagi go tsaya karolo.

Contact details

Ms Boitumelo Mosadi
 PROVINCIAL DIRECTOR
 PROVINCIAL OFFICE
 TEL: 018 381 7071
 CELL: 073 245 0906
 boitumelo@gcis.gov.za

Mr Kagisho Meremetsi
 DEPUTY DIRECTOR
 PROVINCIAL OFFICE
 15 MARTIN STREET
 MAFIKENG
 TEL: 018 381 7071
 CELL: 081 764 8714
 kagisho@gcis.gov.za

Ms Thulaganyo Gaserotse
 ASSISTANT DIRECTOR
 PROVINCIAL OFFICE
 TEL: 018 381 7071
 CELL: 066 298 4514
 thuli@gcis.gov.za

Ms Karabo Diale
 REGIONAL
 COMMUNICATION
 COORDINATOR
 NGAKA MODIRI
 MOLEMA DISTRICT
 15 MARTIN STREET
 MAFIKENG
 CELL: 062 011 6948
 karabod@gcis.gov.za

Ms Fatima Modise
 REGIONAL
 COMMUNICATION
 COORDINATOR
 Dr RUTH SEGOMOSTI
 MOMPATI DISTRICT
 95 VRY STREET
 VRYBURG
 CELL: 083 752 9707
 fatima@gcis.gov.za


Mr Rapelang
Motlagomang
 REGIONAL
 COMMUNICATION
 COORDINATOR
 Dr KENNETH KAUNDA
 DISTRICT
 SAMBOU BUILDING
 OFFICE NR 1 30 BOOM
 STREET KLERKSDROP
 CELL: 072 360 0357
 rapelang@gcis.gov.za

Mr Ephraim Malema
 REGIONAL
 COMMUNICATION
 COORDINATOR
 BOJANALA
 PLATINUM DISTRICT
 MORETELE LOCAL
 MUNICIPALITY,
 LEBOTLWANE VILLAGE,
 NEXT TO THULARE
 HIGH SCHOOL
 CELL: 082 635 7557
 ephriamma@gcis.gov.za

Ms Lilly Mohlosana
 COMMUNICATIONS
 OFFICER
 BOJANALA PLATINUM
 DISTRICT
 CELL: 076 383 3539
 lilly@gcis.gov.za

BaaBua Bokone
Bophirima
My District Today
North West

Social media handles:
 FB: GCIS North West
 Provincial Office
 X: GCIS_North West
 YouTube: GCIS NW PO



KWADISO SETLHA SA THUPIISO YA SELEMO SA 2026

MEC Goage Oageng Molapisi
 Department of Cooperative Governance,
 Human Settlements and Traditional Affairs

Re laetsa Borra Mophato le Bomma Mophato go dira dikopo tsa go tsenya Dikolo Tsa Thupiso, pele ga **09 Diphallane 2026**, gore ba kgone go letlelelwa go tshwara dikolo tsa bone tsa Thupiso. Seno se dirwa go netefatsa gore go baakanyediwe ka nako Setlha sa Thupiso sa Selema sa 2026.

Re tla tswelela go dirisana le batsayakarolo botlhe go netefatsa gore paka ya thupiso ya selema e tsamaisiwa ka mokgwa o o babalesegileng, o o tsamaelanang le molao, le o o tlotlang setso le meetlo ya sona.

#SummerInitiation #NoIllegalInitiationSchool #ZeroToleranceToDeath

A Ba Tsamaye Ba Tshela – Ba Bowe Ba Tshela

Go matlafatsa bokgoni jwa badiri ba tlhaeletsano go tokafatsa phitlhelelo ya tshedimosetso mo baaging

Mokwadi: Rapelang Motlagomang

Phitlhelelo ya tshedimosetso e e nepagetseng le e e tlang ka nako e botlhokwa gore baagi ba kgone go ungwelwa mo mananeong le ditirelong tsa puso. Badiredi ba tlhaeletsano ba ba rupeletsweng sentle ba na le seabe se segolo mo go netefatseng gore baagi ba tlhloganya maikaelelo le maano a puso, ba itse dithono tse di leng teng, mme ebile ba nna le seabe mo tlhabololong ya mafelo a bona.

Go matlafatsa tiro eno e e botlhokwa, Lefapha la Tirisanommogo ya Puso le Merero ya Setso (CoGTA), ka tirisanommogo le Government Communication and Information System (GCIS), le ne la tshwara thupelelo ya malatsi a mabedi ya Local Government Communicators Forum (LGCF) kwa Potchefstroom ka Phatwe. Thupelelo eno e ne e ikaegile ka go naya badiredi ba tlhaeletsano kitso le bokgoni jo bo tlhokegang gore ba kgone go anamisa tshedimosetso, go akaretsa baagi mo dipuisanong le go tshegetsa kabo ya ditirelo.

Puso e lebile nako e e botlhokwa ya ditlhopho tsa puso ya selegae, mme go solofetswe gore metswedi ya dikgang tsa loago e tla



Rre Senatle Chweneemang go tswa GCIS o neelana ka thupelolo ya tlhaeletsano



Mme Boitumelo Mosadi wa GCIS o tlhalosa ditokomane tsa botlhokwa go badiri

aparelwa ke tshedimosetso e e timetsang nnete le e e timetsang maitlhommo. Se se ka dirwa ka maikaelelo a go tlhola tlhakatlhakano mo baaging mabapi le matsholo a mekgatlo e e farologaneng ya dipolotiki ka nako eno. Ka jalo, go ne go le botlhokwa gore badiredi ba tlhaeletsano ba puso ba newe kitso le bokgoni jwa go lemoga tse, gore ba kgone go thusa baagi go tlhloganya boammaaruri le go tlosa pharologanyo e e

ka tliisiwang ke tshedimosetso e e seng boammaaruri.

Badiredi ba tlhaeletsano ke kgolagano ya botlhokwa fa gare ga puso le baagi. Bokgoni jwa bona jwa go buisana ka mokgwa o o bonolo le o o rulagantsweng sentle bo thusa go aga tshepo le go netefatsa gore baagi ba amogela tshedimosetso e e ikanyegang mabapi le mananeo le ditirelo tsa puso.

Ka go tswelela go beeletsa mo tlhabololong ya badiredi

ba tlhaeletsano ka dithulaganyo tse di tshwanang le eno, puso e matlafatsa bokgoni jwa yona jwa go buisana le Baagi le go ba naya maatla a go tsaya ditshwetso tse di nang le kitso. Kwa bokhutlong, badiredi ba tlhaeletsano ba ba nang le bokgoni ba thusa go tokafatsa kabo ya ditirelo le go netefatsa gore ga go moagi ope yo o salelang kwa morago mo phitlhelelong ya tshedimosetso e e ka tokafatsang matshelo a bona.

BAABUA BOKONE Bophirima

"Empowering South Africans through communication excellence"




Mr Molema Sabata
gotswa kwa Tsa Mmuso
Men's forum

*"Re rotloetsa bo Rre
go tsaya karolo mo go
lwantsheng leroborobo
la ditshokako tsa
bong".*



**Oratile Moiloa from
Lichtenburg**

*"Kemofenyi, ke fodile,
ke kgona le go buwa
ka maitemogelo a ke
lokologile"*



**Mr Patrick Moalosi, CDW,
Blydeville, Lichtenburg**

*"Re itumelela go dira
mmogo le GCIS mo
tiron e botlhokwa
yago lwantsha
leroborobo la
tshotlakako ya bong.*



Setheo se se fanang ka kemedi le kgakololo ya mahala ya semolao mo Aforika Borwa.

Legal Aid South Africa ke setheo se se ikemetseng se se tihomilweng ke Molao(Act) wa Aforika Borwa wa bo39 wa 2014. Legal Aid South Africa e tlamele ka kemedi ya semolao, kgakololo le go sireletsa batho ba ba sa kgoneng go duelela kgakololo ya semolao ya poraefete.

Legal Aid South Africa e dira tsotlhe go netefatsa se se tlhalosiwang ke Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa wa 1996 le molao o o maleba o o diragatsang tshwanelo ya kemedi ya semolao ka ditshenyegelo tsa puso. Di kantoro tsa Legal Aid SA di ikadiele mo di porofense tse robongwe tsa naga ya Aforika Borwa.

Fa o kopa thuso ya semolao, o tshwanelwa ke go tlatsa foromo gore re kgone go tšlalog-anya lotseno lwa gago lwa kgwedi le dithoto tsa gago, tse di jaaka koloi kgotsa ntlo. Seno se bidiwa teko ya didiriswa (Means Test). Ka dinako tse dingwe re tshwanetse go bona dithoplo tse dingwe go netefatsa gore o a kwalafala.

Fa o dira o tshwanetse gore mogolo wa gago wa kgwedi e be o sa fete R 9, 400. 00, morago ga gore lekgetho le ntshiwe. Fa o dula le batho ba bangwe malatsi a le kwa godimo ga a le mane ka beke, mme arolelana ditshenyegelo tsa dijo le tsa dilo dingwe, re tla sekaseka letseno lotlhe la lelapa. Malapa a a amogelang madi a ko tlase ga R10,200.00 ka kgwedi morago ga go ntshiwa ga lekgetho ke one a tla bonang thuso ya semolao.

Gape ga o tsenya kopo ya thuso ya semolao re lebelela le dithoto tsa gago. Fa o na le ntlo, boleng kakaretso jwa ntlo le dithoto tsotlhe tsa gago ga bo a tshwanela go feta R812,800.00. Gape o tshwanetse go nna le ntlo e le dingwe fela mme o nna mo go yone. Fa o se na ntlo, boleng ka kakaretso jwa dithoto tsotlhe tsa gago jaaka koloi, diaparo le dithoto tse dingwe ga bo a tshwanela go feta R173,300.00. Fa o dira mme o batla go dira kopo ya thuso ya semolao mo kgannyeng ya lefiatshe, o tshwanetse go amogela madi a a kwa tlase ga R13,625.00 ka kgwedi morago ga lekgetho.



**Legal Aid South Africa e tlamele ka kgakololo ya semolao ya sepo-
rofesane mme o ka ikgolaganya le rona mo di nomreng tse di
latelang:**



0800 110 110
(Monday to Friday 7AM - 7PM)



079 835 7179
(Please Call Me).



Ditshwanelo
tsa bothle

Ditirelo tsa semolao

Aforika Borwa
e e siameng

MOENTO WA MOLOMO LE TLHAKWANA

Moento wa molomo le tlhakwana o ka sireletsa di ruiwa tsa gago jang?

Moento wa bolwetsi jwa molomo le tlhakwana ga ona ditwatsi/megare e tshwaetsanang. O dirilwe ka dikarolo tse di bolailweng tsa mogare ka jalo ga di kake tsa baka bolwetse jwa molomo le tlhakwana.

Go simolola thulaganyo ya go enta leruo la gago, balemirui ba tlhoka go tlatsa foromo ya kopo ya mokento wa bolwetse jwa molomo le tlhakwana (FMD). O ka kgona go bona ditokomane tseno tsa semmuso le mabaka a kgethegileng a go enta ka tlhamalalo mo tsebeng ya Facebook ya Mmuso wa Aforika Borwa.

Moento wa molomo le tlhakwana o nna lobaka lo le kae mo diruiweng?

Le fa go tlwaelesegile gore go newe moento o le mongwe fela go thibela kanamo ya bolwetse, go itekanyetsa ka thulaganyo ya meento ya ka metlha go tlhokega tse pedi (2) tse di kgaoganang ka dibeke tse tharo go ya go tse nne (3-4), le moento wa tlaletso (booster) morago ga dikgwedi tse nne go ya go tse thataro (4-6).

Tlhwatlhwa ya moento wa bolwetse jwa molomo le tlhakwana ke bokae?

Ga go na ditshenyegelo tse balemirui ba tla di duelang mo meentong e, e tla tsamaisiwa jaaka karolo ya boikarabelo jwa puso kgatlhanong le kanamo ya bolwetse jwa Molomo le tlhakwana.

Ditlamorago tsa moento wa bolwetse jwa molomo le tlhakwana mo leruong ke di fe?

Ditlamorago tse di tlwaelegileng di akaretsa go ruruga mo lefelong le go tlhabilweng mo go lone, letshololo, le mathata a mala, tse di tla felang morago ga letsatsi le le lengwe kgotsa a mabedi.

Nomoro ya Mahala: 0860 246 640



government
communications

Department:
Government Communication and Information System
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

